

# САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ  
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т  
1931 сүл алтынны  
ыйтан тахсар

№ 81 (5437)

1980 сүл. От ыйн 5 күнэ  
СУБУОТА

Сманата  
2 харчы

## Куоталаһыыга— киэн далааһыны

Оройуон коммунистара, бары үлэһиттэрэ ССКП учараттаах XXVI съезин ыһыгар туһунан ССКП КК бас ыйынаады (1980 с.) Пленумун уураадын үрдүк өрө көтөүдүүүнөн керүстүлөр, ол киһилэр политической уонна үлэбэ активностарын күүһүртэ.

ССКП КК Пленумун уураахтарыгар практической дьааладарынан эппиэттээн, хаан-уруу коммунистической партия XXVI съезин үлэбэ ситиһинилэрин көрсөр иһин, республика бастык коллективтарын үтүкэннээх көбүлээһиннэрин батыһан, оройуонга сорох үлэ коллективтара, биирдиклээн үлэһиттөр эбии социалистической эбэхтээлистилэри ылдынылар. Промкомбинат коллектива (директор А. П. Листиков), Эрилик Эристинин аатынан совхоз «ИВСКЛС 60 сыла» комсомольской-ыччат ферма пятилеткатаады соруудахтарын бодьорун иһинэ толорорго, сүл бутуер дизри былааны таһынан эбии боро-дуукеуданы өнөрорго, съезд аһыллар күнүгөр 1981 сыллаады үлэ графиктарын аһарарга үрдүк сорууктары туруоруунулар.

Ити коллективтар партия XXVI съезин көрсө ыйымыт эбэхтээлистилэрин ССКП райкомун бюрота биирээтэ уонна партийнай, советской, профсоюзнай, комсомольской, хаһаайыстыбаннай тэрилтэлэри съезкэ бэлэмнээһинэ эбэхтээли бастык коллективтар иһинэ биирдиклээн үлэһиттөр бачымын аһаан эбии үрдэтиллибит эбэхтээлистилэри ылдынардыны киэниик тэри-йэллэригөр соруудахтаата.

Бары партийнай тэрилтэлэр маассабай-политической үлэни бүтүннүүтүн ССКП XXVI съезин дэриэһинэ көрсөр иһин охсуһууга, сайынгы ыйдарга үтү ыйыһыга, сүөһүнү уотууга, общественной сүөһүгэ аһылыгы бэлэмнээһингэ ылдыһаллыбыр, былааннары уонна эбэхтээлистилэри толорууга туһаайалларыгар, 1980 сүл уонна пятилетка бүтүннүүтүн былааннарын толорууну хааччы-йалларыгар эбэхтээлистилэр.

## От хомууругар —бары күүһү!

Оройуон совхозтара быһыл 32400 тонна оту софотуопкалаһар, 8300 тонна сиилэһи угар, 700 тонна сенаһи уонна эмнэ күтүчэ от маэкиэтин бэлэмниир былааннаһаһар. Общественной сүөһүгэ дороххой уонна сүмэһиннээх аһылыктары бэлэмнээһингэ аасыт сымаларга таһаарыллыбыт бытаарыны туоратан, быһыл бэе ыйын 25 күнүттөн окко киһэрэгэ, өг дьыл күөх сирэмнүүтөн комсо түһөн хааларга соруу туруоруллубута.

Орджоникидзевский оройуон «Тинг Армы» совхозун рабочайдара пятилетка түмүктээһиннээх сыһыгар сүөһү аһылытын бэлэмнээһини эбэхтээли-варэргэ уонна хаачыстыбатын тупсарарга, Хонтобо ыһыһыгына кырдаастара оттоһунга уонна сүөһү кэлэр ыһыһыгар бэлэмнээһингэ көмөлөһүүгэ ыһы-рыһылара совхозтар бары отделениеларыгар, сельской Советтарга киэниик өбөннө.

Ходуһалар төһө да уутуйбуттарын иһин кырдаал-дар, өтөхтөр сиилгилэһи үүнэллэр. Быһата, бастаан утаа тала сыдыһан охсорго, уу түһүүтүттөн хадьы-малы көнөтөн иһэргэ бары кыахтар толору баар буолдулар.

Ол үрдүнөн от ситэ үүнэ илик дизри ааттаан от-тоһунга бары эпенелар толору күүһүннэ тахсым-лара тэриллибэтэ. От ыйын 4 күнүгөсүн турутуһан оройуон үрдүнөн 68 звено, 755 киһи ходуһара табыста. Кара Маркэ аатынан совхоз Үө толору механизациялаах, икки механизированнай агар-даах, барыта 20 звенону үлэбэ туруорда. Субуруеу-кай аатынан совхоз 10, Эрилик Эристинин ааты-нан совхоз 17 механизированнай агардаах уонна көлө-илик, оттон «Чурапчы» совхоз 19 иһин-нүн оттуур звенолары таһаардылар.

От хомуура—былдыһыктаах сезоннай ханпаан-на. Итиннээх ыһыһылар, бытаарар, от ситэрин, уу түһэрин күтүө сатааһын табылыбыт.

Быһыл от ыйыгар бастакы уонна үһсэ декада-ларга өрө көтө сыдыһан быстах ардахтар түһэллэ-рэ сабадаланар. Онон, күнү-дьылы сүтэрбэккэ, су-бу күннэртөн ходуһара маассабайдык тахсыахха. Кураан күннэри бытала ударнай үлэбэ туруунуу тэриһин, социалистической куоталаһыны көбүн та-һини—партийнай, советской, профсоюзнай, ком-сомольской тэриһиттэр, совхозтар салалталарын булгуччулаах сорууктара.

Дьыл уратыларын учуоттаан звенолар үлэлэрин уларыта тутуу, тала сыдыһан охсууну, баар ыһады мукутуурдук туһаныһыны, үлэ режиссин кытаанах-тык тутуһууну, күннээһини нурманы толорбокко өрө ходуһаттан тахсыбат буолууну хааччыһыны звеньевойдар иһэриһи дьылаатынан буолуохтаах.

Сүөһү аһылытын софотуопкалаһын графикын тутуһуннарыма отчуттары техниканан, колонион, туттар тэриһитэриннэ, таһаһынан, аһынан-үөлүнөн хааччыһыны эмнэ улахан орууллаах. Итиннээх эппиэттээх дөһөнортөн көрдөбүлү күүһүрдүөххэ. От хомуурун иһингөр агитационнай, культурнай-сырдатар үлэлэр быһаччы хонуутаады отууларга ыһтыллыахтаахтар.

Быһыл тэриһиттэр шэфтээх хаһаайыстыбалары-гар 1980 тонна, сельской Советтар 940 тонна оту софотуопкалаан туттарыахтаахтар. Итиннэ эбэхтээ-тээн общественность көмөтүн хаһаангытааһар да киэниик тэриһин тэриһиттэр, совхозтар отделение-ларын салалталарын, сельсоветтар исполкомнарын ураты суолталаах сорууктара.

ССКП обкома уонна Саха АССР Министрдерин Совета общественной сүөһү итинтиги салгыы са-йыһыларын бөдө торутун уурууга, 1980 сылга сүөһү аһылытын бары көрүгүнэрин бэлэмнээһини эбэ-тингэ уонна хаачыстыбатын тупсарыһыга төстү өбүлүүнү таһаарарга соруу туруордулар. Ити дьаһаллары олоххо илгэлэригэ күнү-дьылы сү-тэрбэккэ ходуһара маассабайдык киһин, дороххой уонна сүмэһиннээх аһылыктары софотуопкалаһын былааннарын булгуччу толорор уонна аһары төлө-рөр иһин дьылг чаччы көхтөөхтүк турууну—хас биирдикбит дьөһүннээх эбэхтээһинэ.

## От ыйын 5—6 күннэригэр—ходуһара бастакы күргүөмнээх тахсыы. БУКА БАРЫ—СУБУОТУННЬУККА!

### Оройуоннаады штабка

Бөдөһэ сүөһү аһылы-тын софотуопкалаһынга общественность көмөтүн тэриһир оройуоннаады оперативнай штаб мун-нара буолла. Муннаады оперативнай штаб сала-йааччыта, ССКП райко-мун иккис секретари М. Е. Пермяков салайан ыһыта.

Штаб муннаады 1980 сыллаахха общественной сүөһүгэ дороххой уонна сүмэһиннээх аһылыкта-ры бэлэмнээһингэ об-щественность көмөтүн тэриһин быһаччы сору-уктара туруорулуунулар.

Биирдик тэриһитэлэриннэ оттоһун былааннара тирдрилиһилэр. От үлэ-тигэр совхозтарга көмө-лөһүүгэ, ходуһалар уула-рын түһэригэ бастакы күргүөмнээх субуотун-нуктары от ыйын 5—6 күннэригэр ыһтарга бы-һаарыллына.

Муннаахха ССКП рай-комун бастакы секретари И. П. Листиков кыт-тыһыны ылла уонна сүө-һү аһылытын софотуоп-калаһынга обществен-най тэриһиттэр соруукта-рыгар киэниик тохтоон тыл этэ.

## Сайынгы былдыһыктаах хас биирдии күн мугутуур көдүүһү эрэйэр

### Бастакы кэбиһиһилэр

«Чурапчы» совхоз Түө-йөтээһини биригээдэттигэр И. Г. Местников меха-низированнай агардаах уонна В. С. Оконешни-ков колетти-мизитин звенолара күөх сайын биэрэр быһаһын сомсу-уга бу күннэргэ көхтөөх-түк үлэһин сылдыһаллар. Отчуттар билгинни ку-раан күннэри мугутуур-дук туһанарга кыһанал-лар.

Илгэрээ күннээһини ту-ругуһан икки көлө ох-сордоох, түөрт иһиннэ охсооччулаах В. С. Око-нешников звенота Түөбэ-хоту оттуһуну Кула-дыма адаасна 4 тонна бастык хаачыстыба-лаах оту кэбиһтэ. Оттон механизированнай агар-даах звено арбаа Ву-руттаады бүтэри иккис Буруттаахха үлэһилэр.

П. ЛЕВЕДЕВ.

### КӨХТӨӨХТҮК ТУРУННУЛАР

Механизированнай звенолар социалистической куоталаһыларыгар аас-пыг сыһа республикара иккис мизетэлээх Ми-хаил Данилович Нико-лаев салайар 6 киһилээх, 5 трактордаах механизированнай звенота бы-һыл оттоһун үлэтигөр хаһа да дьыллааһар өрдэ киһида. Киһи маршрута

быһылгы сезонга Амма өрүс бэтэрээ агаригөр аһанна. Оттон Гаврил Данилович Николаев ме-ханализированнай агар-даах звенота өрүс угуор-тан үлэтин садалаата. Итиннэ төгө 10 киһи-лээх Дмитрий Дмитрие-вич Петров колетти звено-нога общественной сүө-һүгэ дороххой аһылыгы бэлэмнээһингэ туруму-та ыраатта.

Субу күннэргэ отчут-тар Амма хочолоругар бастакы кэбиһиһиллэх от-торун кэчигиретан эрэл-лэр.

Ити курдук, илгэ са-йын биэрэр быһаһын сомсууга Субуруеукай аатынан совхоз Соло-вьевтаады отделениетын рабочайдара көхтөөхтүк турунулар.

А. МАКАРОВ.

### Илгэлээх сайылык

МУГУДАЙ. Уу Огус-таах комсомольской-ыч-чат ферматын ситэ ыан-ныксыта комсомолка Светлана Пермякова са-лалтатынан Булгуннаах сайылыкта 119 ыһады көрөллөр. Күннэ 1-дии тонна, фуражнай ыһах ахсыттан 10-нуу кг үү-тү ыһыллар. Үрүг илгэ маастардара сүл агар-даады түмүгүннэ бы-лааннаах кирбиһилэрин 8611 кг-нан куоһарды-лар, фуражнай ыһах

ахсыттан 631-дии кг үү-тү ыһыллар. Маньаха опыттаах үлэһиттэр бос-туук Н. И. Толстоухов уонна наставнико А. Р. Толстоухова кырата суох өгөлөөхтөр.

А. ПЕРМЯКОВА.

### Ньирэйдэр төлөһүйэллэр

Эрилик Эристинин аа-тынан совхоз Хадаарыгар Молой сайылыкта үс ки-һилээх үөрөнөөччилэр звенолара 103 ньирөйи бүөбөйдииллэр. Старша-йынан Х мылаас үөрө-нөөччигэ Прокопий Пота-пов анаамыта.

Прокропий бөйгө 49 ньирэйн көрөр. Бос ыйы-гар хэ биирдии ньирө-йи 20,5 кг төлөһүттэ, сууккатаады орто эбил-лени 906 грамма тиэр-тэ. Видигин киһи тутар ньирэйдэрэ 38 кг-мы ү-түүллэр. Ву—отделение-бэ бастык көрдөрүү.

Д. НАХСЫЛОВА.

### БЫЛАНЫ ТАҢЫНАН 4,5 ТОННА

СЫДАН. Вэре сайы-лытын ыһыһыксыта Любовь Ченалова пяти-летка түмүктээһиннээх сыһын бастакы агары-тар отделениеда бастык көрдөрүүлэннэ. Киһи аасыт ыйдарга палово-йуһун 13373 кг үтүүмөн, былаһын 4427 кг-нан аһарда. Ол иһигэр мөч-

чирээ бастакы ыйыгар биирдии фуражнай ыһа-дыттан 216 кг үрүг ил-гэни ылла.

Р. СОФРОНОВА.

### Пятилеткатын толордо

А. Е. Ефремова сэби-диссэйдээх Вахсытаады киһигэ маһаһылына ле-нинской юбилейдаах сыл-га ыйтан ыһ айы бы-лааннаах кирбиһини аһа-ран иһэр. Анфиса Его-роина хас биирдии аты-лаһааччыта туохха наа-дыһарын чопчу билэн ғыратыттан улаханьыгар тустаах киһигэлэрин сүү-мэрдээн, ыйан-көрдөн биэрөөччи, аһааччылар хаһан даһаны маһа-һынтан кураанеһ тах-сыбаттар, үөрөн-көтөн астыһан, сонуннаах тах-сааччылар.

Бу күннэргэ опыттаах пролавец пятилетката-ады былаһыннэ чыстээх-тик төлөрдө. Киһи 18500 содк. киһигини уонна канцелярской таһаары атыһылахтаах была-һын, 3283 солкуобайынан куоһарда. Вэ, ыйын 28 күнүттөн уон биһирис пя-тилетка суотутар үлэ-лиэр.

Билин-көрүү аһыла-тын уурааччы маһа-һынта тиздэр ыллык аһааччылары өрүү ыһыра туруохтун.

М. ТРОФИМОВА.

ССКП НК бэс ыйынаабы (1980 с.) Пленумун матырыяалларын — маассага!

Бүтүүн биир полит-күн

1980 снл от майн 3 турар сороктар тустары-күнүгэр, чэптэргэ, ылы-тыллыбыт үгэс буолбут бүтүүн биир полит-күн ССКП Кинэ Комитетын бэс ыйынаабы (1980 с.) Пленумун түмүктөрүн пропагандалаабыт үгэс буолбут.

ССКП XXVI съези багырталлыгыт, Пленумта табаарыс Д. И. Брежнев дакылдаатын уонна оройуон иннигэр

Пермяков, Одулуунна райсовет исполкомун председатели Р. Р. Вурнашев уо. д. а. лекциялары аахтылар.

Ити күн оройуоннаабы Культура дьэтин агитационнай-культурнай биригээдэ Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтаабы отделениетын Кахыйах ферматыгар дьарытта.

Полит-күн оройуон сүрүн производствотай учаастактарыгар барыларыгар ытыллына.

Бааһына сайынгы түбүктэрэ

Быйыл дьыл хойутаан уонна улахан уу кэлэн сөөккө ыйыгыга бэргэ элбөх ыраакаттар үөскүү дьарыттылар. Ону захсар буолаакха, «Чуралчы» совхоз Сыланынаабы уонна Субуруускай аатынан совхоз Хатылытаабы отделеинелара туорахтаах культуралар ыйылыларын биригээтигэр түбүктэбииттэрэ. Оттон мугудайдар, бахсылар, килэкилэр, арыылаактар, о. д. а. сорох отделеинелар олус уһуннук сыһан-соһон ытыттылар.

Специалист трибуна

Чылданнар, ыйылыларын бүтөрөн, билигин ардахтааары тэринэ сындылар. ТХСНСЧИ научнай үлэһиттэрэ М. М. Старостин Туолбука, Д. С. Иванова Дьэччингэра научнай-методичеэскэй өттүнэн уонна тэрэһини үлэлэргэ көмөлөһүлөр.

Оттон Соловьев отделеинетыгар 50 гектардаах нүөлсүтүлүр сиргэ сүөһү аһылыга буолар культуралары ыйыы олус бытаардылыына. Килэкилгэ тэриллибит эиенэ үлэтин өссө даҕаны сөп сүрүннээхтик саралаабакка олорор. Эрилик Эристин алтынан совхозка саңа тэриллиэхтөөх эиенэ састааба даҕаны, техниката даҕаны чуолкайдаана илик.

Быһырыын сайына ардахтаах буолан нүөлсүтүү сөччө-багча ытытылыбатаа, Оттон быйыл, прогноз сабадаларынан, кураан буолара күүтүлэр. Онон ити эиендары күүскэ үлэтиги, ууну куттарыы болтуруона ордук күүскэ туруоруулар.

Турмепс хайа да сыллардааар быйыы кинэ сиргэ ыйыллыахтаах этэ. Сайын буолларына ортолоосто. Он урдүнэн сорох отделеинелар ыйылылары бүтөрө иликтэр. Маннык сыһан тулу-

йуллуон сатамат. Народнай контуруоа группалара, постары бу болтуруоһу болломтолорун иннингэр туталлара, эппиригээһини үрдэтэддэрэ наала.

«Эһинигитин туһугар билингитин кыһамат—ол олорор мутугун бэйэтинэн көрдүнэр» дьон мээһнэ эппэттэр. Оттон эһиниги үүнүү төртүгүнэн быйыгы эрдэтэди пардааһын буолар. Эрдэтэди пардааһыны билиги совхозтарбыт 1500 гектарга ытытыахтаактар.

Оттон илингэ туппунтут... Хатылылар 200, одулууннар 228 гектарга эрэ ытыттылар. Оройуон урдүнэн, сыччах ити эрэ. Эриликтер пардааһына К-701 тракторы саңа туруорон эрэллэр. Маркс аатынан совхоз Бохуруугар, Мугудайга, Вахсытыгар пардааһыныга трактор тийбэттин, хорутуллуох айдылаах бааһыны сүөбүн, бааһынага трактордар тийбэр кыахтара сүөбүн туһунан айдаллар. Волтонгово Нуучча үрөһнээди бааһыналар тылтыллыбакка сыталлар. Таатта үрөһин туоруур кыаллыбат үһү. Соловьевка, Килэкигэ, Арыылаакха, Хайахсыкка, Чакырга сир көхсө кыларарас аатыран паары хорутпат үгэс хайыс да сыһын олохсуйда.

Совхозтар дирекциялара, парткомнара, отделеинелар упралляющайдарга сүөһү аһылыга буолар культуралары ыйыаны ситэрингэ, ыйыаны көрүүгө-харайылыга, нүөлсүтүүлөөх ыйылыларга ууну куттарыыга, пардааһыны түргэтэтигэ быһаарылылаах дыһаллары ылаалара өссө тогуд модьуйулар.

В. ЕРМОЛАЕВ, тыа хаһаайыстыбатын управленкетын кылаабынай агронома.

ССКП XXVI съезин Ленинни көрсүөбүт!

Коммунистар, бары советскай дьон ССКП НК бэс ыйынаабы Пленума 1981 снл олунньу 23 күнүгэр партия XXVI съезини ыгырар туһунан ууһууһунан, «Советскай Союз аан дойдутаабы балаһаньатын уонна тас политикатын туһунан» ууураабын астыһан, биир санаанан биһирээн уонна урдук өрө көтөбүлүүһүн көрсүтүлэр. Партиянай комитеттар, идеологическай актив маассабай-политическай уонна пропагандистскай үлэни, пятилетка түмүктэһэр сыһын быһаанын ситиһиннээхтик толорор, ССКП XXVI съезин достойнайдык көрсөр иннин бойбуой социалистическай куоталаһыны кыһиник тэиттэллэр. Биир уопсай полит-куһиар, общественной-политическай аарымылары тэригээччилэргэ, дакылдааччыларга, лектордарга, пропагандисттарга, политинформатордарга уонна агитатордарга көмөһө аһаһа тыл эһилэр биригээһинэи тематикалара бэчээттэһэр.

Сьезкэ—ленинскэй курсуунан, Д. И. Брежнев партия XXVI съезингэр бэлэмнэни сүрүн сороктарын туһунан. ССКП—советскай общество салайар уонна сүрүннүүр күүһэ. Партия сайдыылаах социализм усулуобуйаларыгар.

Биһиги эпохабыт — марксизм-ленинизм өрөгөйдөөһүнүн эпохата. Ленинизм — революционнай охсуһуу, коммунистическай айар-тутар үлэ уонна эйэ аһаһа. Д. И. Брежнев үлэлэрэ—научнай коммунизм теориятыгар уонна практикатагар бөдөн кылаат.

Партия уонна норуот тулакайдык сомоһолобуулар. Сайдыылаах социализм — коммунизмга баран өһөр суолга закономертай көрдүкө кэм.

Сайдыылаах социализм кыахтарын толору туһанылы—дьоһунунаах сорок. Норуот уйгута—партия үрдүк сыһа. Билигин сүһүөх кэмгэ ССКП экономикай стратегията.

Партия хаһаайыстыбаннай механизмы тупсарыныа үлэти.

Советскай наука уонна культура ситиһинилэрэ. Научнай - техническай прогресы түргэтэтии суоллара.

Кыһыл знамялаах коллективтар опыттара—билиги баайбыт.

Оттук - энергетическай комплексы сайдынарарыга—муһутуур болломтоку.

Тыа хаһаайыстыбатын өрө көтөбүү—норуот бүтүүһүн соруга.

Бары үлэһэ киириэхтөөх объектары—туһага! Водьбуун иннинэ ту-

тэ. Эйэ—киһи аймакка туохтан да күндү. ССРС—эйэ аһаһаатын куораччи көтөбөччү. ССКП Ленинскэй эйэ-дэһ тас политиката. Социализм дойдутарын историческай ситиһинилэрэ.

Социалистическай дордоһуу—эйэ и олоһу кыахтаах киириһиһэ. Баршаватаабы Дуга-бар уонна Экономическай Хардарыта Коммунистическай Союзта эйэ уонна прогресс дьылытыгар ораллаахтык сулуусууларылар.

ССКП уонна аан дойдутаабы революционнай процесс. Пролетарскай интернационализм—коммунистар бойбуой знамллара.

Билигин сүһүөх кэмгэ национальней бохсонуулаах хамсааһын. Сэриин сөһин суох сөрүү—бириэмэ модьуйуута.

Тыһааһыны сымнаатын—аан дойдуну түһүлгэтигэр күүстэр үөскээбит хабааттаһылары сокуоннай түмүгэ.

АХШ авантюристическай курса—тыһааһын уонна эйэһэ куттал сүрүн источнига.

НАТО милитаристскай активнаһа. Пекин салайааччылар эйэ уонна прогресс күүстэрин утары куордаллыыр дьайылылар.

Икки социальнай система идеяны утарыта турсуулар. Советскай - Сэбиллэнилээх Күүстэр—социализм уонна эйэ коммунисттар.

Хас биридин үлэһир мээстэһэ үлэ оһорумтуотун, кедьүүһүн уонна хаачыстыбатын үрдэтэһин.

Ленинни, коммунистическайды үлэһиһин. Улэ үрдүк оһорумтуота—олох үрдүк таһыма.

Бары күүһү 1980 снл быһаанын ситиһиннээхтик толорууга. Съезд иннинээди куоталаһыыга—бүтүүн народнай далааһыны!

ССКП XXVI съезингэр—дулуурдаах үлэни, аһууһааһы, айымныыны. Партия XXVI съезингэр билиги үлэһэн бэлэхтэрибит.

1980 снл сородахтарын—сэтинни 7 күнүгэр! О н у с пятилетканы ударнайдык түмүктүүбүт!

Партия XXVI съезин достойнайдык көрсүөбүт!



ИДЭЛЭХ КАДРДАР КЭККЭЛЭРЭ ХАҢЫЫР

Бу күннэрэ 18 М-дөөг Одулууннаабы СКТУ-та хаһаайыстыбатын араас идэһэригэр кинэ баһиллээх 141 кадр баһиллээх республика араас оройуоннары коммунистары производствотары өссө төгүс аһарда. Ол иһинэр шофердарынан 31, трактористарынан 27, овощеводтарынан 21, бухгалтердарынан 40 киһи буолааар. СКТУ-ны бүтэрбиттүгэн өрдүк үчүгөйдик шофердар Наташа Петрова, Константин Феофанов, Петр Шахтин, трактористтар Евгений Адамов, Михаил Черновобаскай, Николай Москвитин, овощеводтар Елена Лаврова, Светлана Калининна, Христина Анисимова уо. д. а. үөрөннүлэр. Тыа хаһаайыстыбатын сааһа идэлээх кадрдар үөрэнниг үчүгүтэлэрин, училищеларын астын хаһан да түһэн биһирбэт тыа үлэһирээ эрэннэри, бэйэлэриң суолларын солооччулары талаһ ылыт идэлэриң чыһиник баһылыыларыгар, общественной үлэһэ активнайдык кытталларыгар ыгыран тарвастылар. Снимокка: (хаһаастан уһа) тракторист Мария Лаврова, училищелар мастера И. Д. Портнягин, үчүгүтэл Р. П. Масленникова, шофер Наташа Петрова, овощевод Евдокия Седалищова, мастер Е. Н. Пестерева. П. Окочешников фотота.



